

UNIVERZITET CRNE GORE

# RAČUNARSKE MREŽE

Doc. dr Uglješa Urošević


[ugljesa@ucg.ac.me](mailto:ugljesa@ucg.ac.me)

Nivo linka

# Nivo linka: Uvod

## Terminologija:

- Hostovi i ruteri su **čvorišta**
- Komunikacioni kanali koji povezuju susjedna čvorišta duž komunikacionih puteva su **linkovi**
  - žični linkovi
  - bežični linkovi
  - LAN-ovi
- Paket nivoa 2 se zove okvir (*frame*), u kome je enkapsuliran datagram



**Nivo linka** ima odgovornost transfera datagrama od jednog čvorišta do susjednog čvorišta na linku

# Servisi nivoa linka

- Kreiranje frejmova, pristup linku:
  - Enkapsulacija datagrama u frejm, dodavanje zaglavlja, začelja
  - Pristup kanalu ako je zajednički medijum
  - "MAC" adrese se koriste u zaglavljima frejmova za identifikaciju izvora, destinacije
    - Različito od IP adresa!
- Pouzdana predaja između susjednih čvorišta
  - Često se ne koriste preko linkova sa niskom vjerovatnoćom greške po bitu (optika, neke bakarne upredene parice)
  - Bežični linkovi: visoke vjerovatnoće greške
    - P: Zašto pouzdanost i na nivou linka i od kraja do kraja?

# Servisi nivoa linka (više)

## *Kontrola protoka:*

- Podešavanje brzina rada susjednih čvorišta

## *Detekcija greške:*

- Greške izazvane slabljenjem signala, šumom.
- Prijemnik detektuje prisustvo grešaka:
  - Signalizara pošiljaocu da odradi retransmisiju i odbacuje frejm

## *Korekcija greške:*


- Prijemnik identificira i *koriguje* greške na bit(ima) bez ponovnog sortiranja ili retransmisijske

## *Half-duplex i full-duplex*


- sa *half duplex*-om, čvorišta na oba kraja linka mogu da šalju podatke, ali ne u isto vrijeme

# Gdje se implementira nivo linka?

- u svakom hostu
- mrežni adapter (*network interface card NIC*)
  - Ethernet kartica, PCMCIA kartica, 802.11 kartica
  - Implementira fizički nivo i nivo linka
- Povezan na sistemsku magistralu
- kombinacija hardware, software, firmware



# Komunikacija adaptera



## Predajna strana:

- Pakuje datagram u frejm
- U zaglavlju dodaje bite za provjeru greške, kontrolu protoka, pouzdani prenos

## Prijemna strana

- Traži greške, kontroliše sekvencionalnost, ....
- izvlači datagram, prosleđuje ga višem nivou prijemne strane


# Detekcija greške

EDC= Biti detekcije i korekcije greške (redundansa)

D = Podaci zaštićeni provjerom greške, mogu uključivati polja zaglavlja

EDC - error detection and correction


- Detekcija greške nije 100% pouzdana!
  - protokol može propustiti neke greške
  - veće EDC polje vodi boljoj detekciji i većoj mogućnosti kor



# Provjera parnosti

## Jedan bit parnosti:

Detektuje pojedinačne greške



## Dvodimenzionalni bit parnosti:

Detektuje i koriguje pojedinačne greške

			Parnost vrste	→
$d_{1,1}$	...	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$	
$d_{2,1}$	...	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$	
...	...	...	...	...
$d_{i,1}$	...	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$	
<hr/>			$d_{i+1,1}$	...
<hr/>			$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	
<hr/>					
0	0	1	0	1	0

Nema greške

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	
<hr/>					
0	0	1	0	1	0

Greška parnosti  
↓

Jednostruka greška koja se može ispraviti

# Internet checksum-a

Cilj: detektovati “greške” u prenešenom segmentu  
(napomena: koristi se samo na *transportnom I mrežnom nivou*)

## Pošiljalac:


- Tretira sadržaje segmenta kao sekvencu 16-bitnih prirodnih brojeva
- checksum: sabiranje (prvi komplement) sadržaja segmenta
- Pošiljalac upisuje vrijednost checksum u UDP checksum polju

## Prijemnik:

- Izračunava checksum-u primljenog segmenta
- Provjeri da li je izračunata checksum-a jednaka nizu od 16 jedinica:
  - NE - detektovana greška
  - DA - nije detektovana greška. Ali šta ako greška ipak postoji?

# Cyclic Redundancy Check

- data biti,  $D$ , kao binarni brojevi
- Izabere se  $r+1$  bita dug generator,  $G$
- cilj: izabrati  $r$  CRC bita,  $R$ , takvih da je
  - $\langle D, R \rangle$  tačno djeljivo sa  $G$  (po modulu 2)
  - Prijemniku je poznato  $G$ , dijeli  $\langle D, R \rangle$  sa  $G$ . Ako ostatak nije nula: greška je detektovana!
  - Može detektovati sve grupe grešaka manje od  $r+1$  bita
- Vrlo široka primjena u praksi (Ethernet, WiFi, ATM,...)



$$D * 2^r \text{ XOR } R$$

Matematička formula

# Linkovi i protokoli višestrukog pristupa

Dva tipa “linkova”:

- point-to-point*
  - PPP (*Point to Point Protocol*) za dial-up pristup
  - *point-to-point* linkovi između *Ethernet switch-a* i hosta
- broadcast* (zajednički medijum)
  - tradicionalni *Ethernet*
  - *upstream HFC*
  - 802.11 WLAN



Zajednički medijum  
(npr. Ethernet)



Dijeljenje radio kanala  
(npr. IEEE 802.11)



Satelit



Koktel zabava

# Protokoli višestrukog pristupa

- Jedan dijeljeni kanal
- Dva ili više simultanih prenosa izazivaju interferenciju
  - kolizija ako čvorište primi dva ili više signala u istom trenutku

## Protokol višestrukog pristupa

- distribuirani algoritam koji utvrđuje kako čvorišta dijele kanal, odnosno koje čvorište može da šalje
- komunikacija oko dijeljenja kanala se prenosi preko samog kanala!
  - nema *out-of-band* kanala za koordinaciju

# Idealni protokol višestrukog pristupa

## Difuzni kanal brzine prenosa R b/s

1. Kada čvorište želi da šalje, ono to može brzinom R.
2. Kada M čvorišta žele da šalju, svaki može da šalje prosječnom brzinom  $R/M$
3. Potpuno decentralizovan:
  - nema specijalnog čvorišta za koordinaciju prenosa
  - nema sinhronizacije taktova, slotova
4. Jednostavan

## Podjela MAC (Medium Access Control) protokola

Tri široke klase:

**Dijeljenje kanala**

- Podijeliti kanal na manje “djeliće” (vremenske slotove, frekvenciju, kod)
- Dodijeliti djeliće čvorишtu na ekskluzivno korišćenje

**Slučajan pristup**

- Kanal se ne dodjeljuje, dozvoljava kolizije
- “oporavak” od kolizija


**“Uzimanje prava slanja”**

- Čvorisha uzimaju pravo slanja. Čvorisha sa većim potrebama mogu uzimati pravo slanja više puta.

# MAC protokoli dijeljenja kanala: TDMA

## *TDMA: time division multiple access*

- Pristup kanalu u "ciklusima"
- Svaka stanica dobija slot fiksne džine (dužina = vremenu prenosa paketa) u svakom krugu
- Neiskorišćeni slotovi su slobodni
- primjer: LAN sa 6 stanicama, 1,3,4 imaju paket, slotovi 2,5,6 su slobodni




- TDM (*Time Division Multiplexing*): kanal se dijeli na N vremenskih slotova, po jedan po korisniku; neefikasan za nisko opterećenje i korisnike koji kratko vrijeme zauzimaju resurse

# MAC protokoli dijeljenja kanala: FDMA

FDMA: *frequency division multiple access*

- Opseg kanala se dijeli na podopsege (kanale)
- Svakoj stanicici se dodjeljuje fiksni podopseg
- Neiskorišćeno vrijeme prenosa, podopseg je slobodan
- Primjer: LAN sa 6 stanicima, 1,3,4 imaju paket, podopsezi 2,5,6 su slobodni



# Protokoli slučajnog pristupa

- Kada čvorište ima paket za slanje
  - prenosi čitavom brzinom prenosa na kanalu R.
  - nema *a priori* koordinacije između čvorišta
- Dva ili više čvorišta šalje → “kolizija”,
- **MAC protokol slučajnog pristupa specificira:**
  - Kako detektovati koliziju
  - Kako se oporaviti od kolizije (npr., preko zakašnjelih retransmisija)
- Primjeri ovih MAC protokola:
  - *slotted ALOHA*
  - ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

# Slotted ALOHA


## Pretpostavke

- Svi frejmovi iste veličine
- Vrijeme je podijeljeno u slotove jednakih dužina trajanja potrebnog za prenos jednog frejma
- Čvorišta počinju da šalju odmah na početku slot-a
- Čvorišta su sinhronizovana
- ako 2 ili više čvorišta šalju u slotu, sva čvorišta detektuju koliziju

## Funkcionisanje

- Kada čvorište dobije novi frejm za slanje, šalje ga u narednom slotu
  - nema kolizije, čvorište može slati frejm u narednom slotu
  - ako se desi kolizija, čvorište ponovo šalje frejm u svakom narednom slotu sa vjerovatnoćom p do uspjeha

# Slotted ALOHA



## Za


- jedno aktivno čvorište može kontinualno slati punom brzinom kanala
- visoko decentralizovano: samo slotovi u čvorištima treba da budu sinhronizovani
- jednostavan

## Protiv

- kolizije, gubitak slotova
- slobodni slotovi
- čvorišta moraju biti u mogućnosti da detektuju kolizije u kraćem vremenu od vremena prenosa paketa
- sinhronizacija takta

# Obična (unslotted) ALOHA

- *unslotted* Aloha: jednostavnija, nema sinhronizacije
- Kada frejm se kreira odmah se šalje
- Vjerovatnoća kolizije raste:
  - Frejm poslat u  $t_0$  ulazi u koliziju sa ostalim frejmovima poslatim u  $[t_0-1, t_0+1]$



## CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

**CSMA:** "slušaj prije nego pošalješ":

- Ako je kanal slobodan: šalji kompletan frejm
- Ako je kanal zauzet, odloži slanje
- Analogija: ne prekidaj nekog dok priča!

# CSMA kolizije

Kolizije se još uvijek mogu pojaviti:

Propagaciono kašnjenje može izazvati da dva čvorišta ne čuju da je ono drugo aktivno

kolizije:


Čitavo vrijeme prenosa paketa je izgubljeno

napomena:

Uloga rastojanja & kašnjenja uslijed propagacije određuje vjerovatnoću kolizije

Prostorni raspored čvorišta

↔ Prostor ↔




## CSMA/CD (*Collision Detection*)

**CSMA/CD:** "osluškivanje prisustva nosioca"

- Detekcija kolizije u kratkom vremenu
- Prenosi u koliziji se prekidaju tako da se beskorisno korišćenje kanala smanjuje
- Detekcija kolizije:
  - Laka u žičnim LAN-ovima: mjerjenje snage signala, upoređenje poslatih i primljenih signala
  - Teško u WLAN-ovima: prijemnik čuti dok se šalje
- analogija: ljubazna konverzacija

# CSMA/CD detekcija kolizije



## MAC protokoli “Uzimanje prava”

### MAC protokoli dijeljenja kanala:

- Dijele kanal efikasno i fer pri visokim opterećenjima
- Neefikasni na niskim opterećenjima: kašnjenje u pristupu kanala,  $1/N$  dio opsega je dodijeljen čak i ako je samo jedno čvorište aktivno!

### MAC protokoli slučajnog pristupa

- Efikasni pri niskom opterećenju: jedno čvorište može koristiti kompletan kanal
- Visoko opterećenje: kolizija preovladava


### Protokoli “uzimanja prava”

Traže najbolje iz oba prethodna slučaja!

# MAC protokoli “Uzimanje prava”

## *Polling:*


- master čvorište “proziva” slave čvorišta da šalju
- problemi:
  - polling* zaglavlje
  - kašnjenje
  - nepouzdanost zbog otkaza mastera



# MAC protokoli “Uzimanje prava”

## Prosleđivanje tokena:

- Kontrolni token se prosleđuje od jednog čvorišta do drugog na sekvensionalan način.
- token poruke
- problemi:
  - token zaglavljje
  - kašnjenje
  - nepouzdanost zbog gubitka tokena




# MAC adrese i ARP

- 32-bitna IP adresa:
  - adresa mrežnog nivoa
  - Koristi se za prosleđivanje na 3. nivou
- MAC (ili LAN ili fizička ili Ethernet) adresa:
  - funkcija: *koristi se "lokalno" kako bi se frejm prosljedio sa interfejsa na interfejs sa kojim je fizički povezan (u istoj mreži sa stanovišta IP adresiranja)*
  - 48 bitna MAC adresa (za većinu LAN mreža) se upisuje u NIC ROM, mada se može i softverski setovati
  - npr: 1A-2F-BB-76-09-AD

# LAN adrese i ARP

Svaki adapter u LAN-u ima jedinstvenu **LAN** adresu




## LAN adrese (više)

- Dodjela MAC adrese se vrši od strane IEEE
- Proizvođači kupuju dio MAC adresnog prostora (da bi obezbijedili jedinstvenost adrese)
- Analogija:
  - (a) MAC adresa: kao matični broj
  - (b) IP adresa: kao poštanska adresa
- MAC nehijerarhijska adresa → portabilnost
  - LAN kartica se može seliti iz mreže u mrežu
- IP hijerarhijska adresa NIJE portabilna
  - zavisi od IP mreže na koju je čvorište vezano

# ARP: address resolution protocol

Pitanje: kako se dobija MAC adresa hosta B ako se zna njegova IP adresa?



- Svako IP čvorište (Host, Ruter) na LAN-u ima svoju ARP tabelu
- ARP Tabela: IP/MAC adresno mapiranje za neka LAN čvorišta
  - ◀ IP adresa; MAC adresa; TTL
    - TTL (Time To Live): vrijeme poslije kojega će adresno mapiranje biti zaboravljen (obično 20 min)
- MSDOS komanda arp


# ARP protokol: isti LAN

- A želi da pošalje datagram do B, a MAC adrese hosta B nema u ARP tabeli hosta A.
- A **broadcast-uje** ARP paket upita, koji sadrži IP adresu hosta B
  - Destinaciona MAC adresa = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - Svi uređaji na LAN-u primaju ARP upit
- B prima ARP paket, odgovara A sa svojom MAC adresom
  - Frejm poslat prema MAC adresi hosta A (*unicast*)
- A čuva IP-to-MAC adresni par u svojoj ARP tabeli dok informacija ne zastari (*times out*)
  - *soft state*: informacija zastarijeva ako se ona u međuvremenu ne obnovi
- ARP je "*plug-and-play*":
  - čvorišta kreiraju svoje ARP tabele bez intervencije administratora mreže

## Adresiranje: rutiranje do druge LAN


Zadatak: poslati datagram od A do B preko R

- fokus na adresiranju u IP datagranu i MAC frejmu
- pretpostavimo da A poznaje IP adresu hosta B
- pretpostavimo da A poznaje adresu rутera R
- pretpostavimo da A poznaje MAC adresu rутera R




# Adresiranje: rutiranje do druge LAN

- ❖ A kreira IP datagram sa IP izvorišnom adresom A, destinacionom B
- ❖ A kreira frejm sa MAC adresom rутera R kao destinacijom, frejm sadrži od A do B IP datagram




# Adresiranje: rutiranje do druge LAN

- ❖ Frejm poslat od A do R
- ❖ Frejm se prima na R, datagram se uklanja i prosleđuje IP




# Adresiranje: rutiranje do druge LAN

- ❖ R prosleđuje datagram sa IP izvorišnom adresom A, destinacijom B
- ❖ R kreira frejm nivoa linka sa MAC adresom B kao destinacijom, frejm sadrži IP datagram od A za B



## Adresiranje: rutiranje do druge LAN


- ❖ R prosleđuje datagram sa izvořnom IP adresom A i destinacijom B
- ❖ R kreira frejm sa MAC adresom B kao destinacijom, frejm sadrži IP datagram od A do B



# Ethernet

“dominantna” žična LAN tehnologija:


- nekoliko € za više različitih brzina prenosa
- Prva široko korišćena LAN tehnologija
- Jednostavnija i jeftina
- Široki opseg brzina prenosa: 10 Mb/s - 100 Gb/s



Metcalfe-ova skica  
Etherneta

# Topologija zvijezda

- Topologija magistrala je bila popularna devedesetih
- Sada topologija zvijezda preovlađuje
- Izbor čvorišta: hub ili switch



# Struktura Ethernet Frejma

Adapter pošiljaoca enkapsulira IP datagram (ili neki drugi paket nivoa mreže) u **Ethernet frejm**



**Preamble (8B):**

- 7 B sa sadržajem 10101010 praćenim sa 1B sadržaja 10101011
- Služi za sinhronizaciju prijemnika i predajnika

# Struktura Ethernet Frejma (više)

- **Adrese (6B):**
  - Ako adapter primi frejm sa odgovarajućom destinacionom ili broadcast adresom (npr ARP paket), prosleđuje podatke iz frejma protokolu mrežnog nivoa
  - U suprotnom, adapter odbacuje frejm
- **Type(2B):** ukazuje na protokol nivoa mreže (najčešće IPv4 (0800) i IPv6 (86DD), ali nekad i Novell IPX i AppleTalk)
- **CRC(4B):** provjera na prijemu, ako je detektovana greška, frejm se odbacuje (CCITT-32 CRC)

$$x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

						type
preamble	dest. address	source address		data (payload)		CRC

## Nepouzdani, nekonektivni servis

- **Nekonektivni:** Nema *handshaking* procedure između predajnog i prijemnog adaptera.
- **Nepouzdan:** prijemni adapter ne šalje pozitivne ili negativne potvrde prijema predajnom adapteru
  - tok datagrama koji se prosleđuje nivou mreže može imati praznina
  - praznine popunjava TCP, ako se koristi
  - u suprotnom, aplikacija će vidjeti praznine

# Ethernet koristi CSMA/CD

- nema slotova
- adapter ne prenosi ako osjeti da neki drugi adapter šalje, to je,  
*carrier sense*
- predajni adapter prekida slanje ako osjeti da i drugi adapter šalje, to je,  
*collision detection*
- prije pokušaja retransmisije, adapter čeka slučajno vrijeme, to je, *random access*

# Ethernet CSMA/CD algoritam

1. Adapter prima datagram & kreira frejm
2. Ako adapter osjeti slobodan kanal (u trajanju od 96 bita), počinje da šalje frejm. Ako osjeti da je kanal zauzet, čeka dok kanal oslobodi i šalje
3. Ako adapter pošalje kompletan frejm bez detekcije drugog prenosa, smatra se da je prenos bio uspješan !
4. Ako adapter detektuje drugi prenos dok šalje, prekida i šalje **jam** signal
5. Poslije prekida, adapter ulazi u **eksponencijalni backoff**: poslije m-te kolizije, adapter bira K na slučajan način iz opsega  $\{0,1,2,\dots,2^m-1\}$ . Adapter čeka u trajanju  $K \cdot 512$  bita i vraća se na korak 2.

# Ethernet CSMA/CD (više)

**Jam Signal:** služi da svi interfejsi detektuju koliziju; 48b

**Trajanje bita:** 0.1  $\mu$ s za 10Mb/s Ethernet ; za K=1023, vrijeme čekanja je oko 50 ms


**Eksponencijalni Backoff:**

- *Cilj:* adaptirati pokušaje retransmisiye kako bi se estimiralo trenutno opterećenje
  - Veliko opterećenje: slučajno kašnjenje će biti duže
- Prva kolizija: izaberi K iz {0,1}; kašnjenje je jednako 0 ili trajanju 512 bita
- Poslije druge kolizije: izaberi K iz {0,1,2,3}...
- Poslije deset kolizija, izaberi K iz {0,1,2,3,4,...,1023}
- Nakon 10 kolizija adapter odustaje!

## 802.3 Ethernet Standardi: fizički nivo i nivo linka

### ***mnogo*** različitih Ethernet standarda

- zajednički MAC protokol i format frejma
- Različite brzine: 2 Mb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1Gb/s, 10G b/s, 40Gb/s
- Različiti medijumi za prenos: optičko vlakno, upredena parica



# Fast Ethernet

Tabela IEEE 802.3 100 Mb/s Ethernet medium alternative

	100baseT4	100baseT	100baseFX
Medium	Upredena parica kategorije 3 UTP 4 parice	Upredena parica kategorije 5 UTP 2 parice	Optičko multimode vlakno Dva vlakna
Maksimalna veličina segmenta	100 m	100 m	2 km
Topologija	Zvijezda	Zvijezda	Zvijezda

Da bi se postigla kompatibilnost sa 10 Mb/s Ethernet-om:

- Isti format frejma, isti interfejs, isti protokoli
- Hub topologija samo sa upredenom paricom ili vlaknom
- Magistrala topologija & koaksijalac se ne koriste
- Kategorija 3 upredena parica (telefonski) zahtijeva 4 parice
- Kategorija 5 upredena parica zahtijeva 2 parice (najpopularnija)
- Najčešće korišćeni LAN danas

# Gigabit Ethernet

Tabela IEEE 802.3 1 Gb/s Gigabit Ethernet medium alternative

	<b>1000baseSX</b>	<b>1000baseLX</b>	<b>1000baseCX</b>	<b>1000baseT</b>
Medium	Optičko multimodno vlakno Dva vlakna	Optičko monomodno vlakno Dva vlakna	Oklopljena bakarna parica	Upredna parica kategorije 5 UTP
Maksimalna veličina segmenta	550 m	5 km	25 m	100 m
Topologija	Zvijezda	Zvijezda	Zvijezda	Zvijezda

- Vrijeme slota povećano na 512 B
- Mali frejmovi moraju biti povećani na 512 B
- Grupisanje frejmova kako bi se dozvolilo stanicama da prenose grupe kratkih frejmova
- Struktura frejma je zadržana ali je CSMA-CD izbjegnut
- Intenzivno se primjenjuje na kičmama mreža i za povezivanje servera

# 10 Gigabit Ethernet

Tabela IEEE 802.3 10 Gb/s Ethernet medium alternative

	<b>10GbaseSR</b>	<b>10GBaseLR</b>	<b>10GbaseEW</b>	<b>10GbaseLX4</b>
Medium	Dva optička vlakna Multimodna na 850 nm  64B66B kod	Dva optička vlakna Monomodna na 1310 nm  64B66B	Dva optička vlakna Monomodna na 1550 nm SONET kompatibilna	Dva optička vlakna multimodna/monomodna sa četiri talasne dužine na 1310 nm opsegu 8B10B kod
Maksimalna veličina segmenta	300 m	10 km	40 km	300 m - 10 km

- Zadržana struktura frejma
- CSMA-CD protokol zvanično napušten
- LAN fizički nivo za primjenu u lokalnim mrežama
- WAN fizički nivo za primjenu korišćenjem SONET OC-192c
- Intenzivna primjena u gradskim mrežama

## 40GEthernet i 100GEthernet


- IEEE 802.3ba 40Gb/s i 100Gb/s Ethernet Task Force
- Ratifikovani u junu 2010
- Ideničan format Ethernet frame kao kod prethodnih verzija
- Idenična minimalna i maksimalna veličina Ethernet frejma
- BER na MAC podnivou manji od  $10^{-12}$
- Podrška za OTN (optičke transportne mreže)
- Brzine prenosa na MAC podnivou od 40 i 100 Gb/s
- Monomodno vlakno, multimodno vlakno,...

# WiFi


## Motivacija:

- Zainteresovanost korisnika za pristup Internetu bilo gdje i bilo kada!
- Postići približne brzine prenosa i nivoa kašnjenja u bežičnom pristupu kao kod žičnog pristupa
- Podržati što je veću moguću mobilnost uz veliku brzinu prenosa.
- Obzirom na veliku zainteresovanost tržišta primijeniti trenutno najmodernija i najbolja tehnološka rješenja.

# Elementi bežične računarske mreže




# Elementi bežične mreže




## bazna stanica

- Tipično se povezuje na žičnu (optika) ili bežičnu (WiMAX) mrežnu okosnicu
- Zadužena za slanje i prijem frejmova ka i od bežičnih hostova
- Zona pokrivanja je prostor sa nivoom signala koji omogućava uspješan prijem informacije
- Primjeri: bazne stanice celularnih mreža, 802.11 pristupna tačka (*access point*)




# Elementi bežične računarske mreže



## bežični link

- Vrsta prenosnog medijuma kojima se hostovi povezuju na pristupnu tačku
- Može se koristiti i za linkove na okosnici
- Više uređaja može istovremeno zahtijevati zauzimanje bežičnog linka tako da je neophodan protokol kontrole višestrukog pristupa
- Bežični linkovi se razlikuju prema:
  - Korišćenim opsezima
  - Modulacijama
  - Tehnikama kodiranja
  - Brzinama prenosa
  - kometom...


# Elementi bežične mreže



## infrastrukturni mod

- Bazna stanica povezuje bežične terminale na mrežnu okosnicu
- Handoff (handover): mobilni terminal koji napušta zonu pokrivanja bazne stanice mora promijeniti baznu stanicu na koju je povezan bez prekida konekcije


# Elementi bežične mreže



ad hoc mod

- Nema baznih stanica
- Čvorišta mogu prenositi frejmove samo do drugih čvorišta koji su u zoni pokrivanja
- Čvorišta se samoorganizuju u mrežu

# Characteristics of selected wireless links



# Elementi bežične mreže

	jedan hop	multiple hop-ovi
infrastrukturne (npr, AP)	host se povezuje na baznu stanicu (WiFi, WiMAX, celularnu) koja ga povezuje na mrežnu okosnicu	Host se često mora preko više čvorišta povezati na okosnicu: <i>mesh</i> mreža
bez infrastrukture	nema bazne stanice, nema konekcije na mrežnu okosnicu (Bluetooth, ad hoc mreže)	Nekada mora da se poveže preko više čvorišta da bi dosegao željeni čvor. MANET, VANET

## Karakteristike bežičnog linka (1)

Razlikuje se od žičnog linka ....

- **Slabljenje nivoa signala:** radio signal više slabi tokom prostiranja (gubitak uslijed propagacije)
- **Interferencija sa drugim izvorima:** frekvencije dijele bežični terminali između sebe ili sa drugim uređajima
- **Multipath propagacija:** radio signal se reflektuje od zemlje i objekata tako da u istu tačku dolazi u različitim trenucima

Projektovanje bežičnih linkova i zona pokrivanja je izuzetno komplikovano!!


# Karakteristike bežičnog linka (2)

## Ključne karakteristike

- Odnos signal šum (SNR: signal-to-noise ratio)
  - Odnos snage signala i snage šuma izražen u decibelima (dB)
  - veći SNR - lakše odvojiti poruku od šuma
- Vjerovatnoća greške po bitu (BER: Bit Error Rate)
  - manji BER - efikasniji prenos


## *Kompromisi između SNR i BER !!!*

- Za datu modulaciju: povećanje snage -> povećanje SNR->smanjenje BER
- Za dati SNR: izabrati modulacioni postupak koji zadovoljava zahtijevani BER, a koji daje najveću propusnost
- SNR se može mijenjati zbog mobilnosti: dinamička adaptacija fizičkog nivoa (modulacione tehnike, brzina prenosa)




## Karakteristike bežičnog linka (3)

I pored primjene višestrukog pristupa, više bežičnih predajnika i prijemnika može izazivati dodatne probleme:



### 1. Problem sakrivenog terminala

- B, A detektuju jedan drugog
- B, C detektuju jedan drugog
- A, C se ne detektuju što znači da A, C ne vode računa o interferenciji na mjestu B



### Slabljenje signala:

- B, A se detektuju
- B, C se detektuju
- A, C se ne detektuju i izazivaju interferenciju na mjestu B

# IEEE 802.11 Wireless LAN (WLAN,WiFi) standardi

## □ 802.11b

- Ratifikovan 1999
- 2.4-2.5 GHz nelicencirani opseg
- Širina kanala 20MHz
- Kapacitet do 11 Mb/s (dijeljeno između korisnika)
- Domet 38m (unutar objekta) - 140m (van objekta)
- Domet 5000m (van objekta) ako se koristi licencirani opseg 3.7GHz (SAD)
- Stvarni kapacitet 6.5Mb/s
- DSSS (*direct sequence spread spectrum* ) na fizičkom nivou

## □ 802.11a

- Ratifikovan 1999
- Nelicencirani opseg 5.75-5.875 GHz
- Širina kanala 20MHz
- Domet 35m (unutar objekta) - 120m (van objekta)
- Dijeljeni kapacitet do 54 Mb/s (stvarni kapacitet do 25Mb/s)
- OFDM (*Orthogonal frequency-division multiplexing* )

## □ 802.11g


- Ratifikovan 2003
- 2.4-2.5 GHz nelicencirani opseg
- Širina kanala 20MHz
- Dijeljeni kapacitet do 54 Mb/s (stvarni kapacitet do 25Mb/s)
- Domet 35m (unutar objekta) - 120m (van objekta)
- OFDM ili DSSS

## 802.11n

- Ratifikovan 2009
- 2.4-2.5 GHz i/ili 5.75-5.875 GHz nelicencirani opsezi
- Širina kanala 20 ili 40 Mhz
- Dijeljeni kapacitet do 600Mb/s (stvarni ispod 200Mb/s)
- Domet 70m (unutar objekta) - 250m (van objekta)
- OFDM
- MIMO (multiple input multiple out)
- 4 toka podataka istovremeno

- Svi koriste CSMA/CA tehniku za kontrolu višestrukog pristupa
- Infrastrukturni ili ad-hoc mod

# 802.11 LAN arhitektura





- Bežični host komunicira sa baznom stanicom
  - Bazna stanica = access point (AP)
- Basic Service Set (BSS) (ili “cell”) u infrastrukturnom modu sadrži:
  - Bežične hostove
  - access point (AP)
- ad hoc mod sadrži samo hostove


## 802.11: kanali, dodjela kanala

- 802.11b: 2.4GHz-2.485GHz opseg je podijeljen na 11 kanala različitih frekvencija
  - AP administrator bira frekvenciju za AP
  - Moguća interferencija: može biti izabran identičan kanal na susjednoj AP!
- host: mora se pridružiti AP
  - Skenira kanale, osluškuje *beacon* frejmove koji sadrže ime AP (SSID) i MAC adresu AP
  - bira AP kojemu će se pridružiti
  - obavlja autentifikaciju
  - šalje DHCP zahtjev kako bi dobio IP adresu iz AP mreže

# Opseg 2.4 - 2.5GHz




# 802.11: pasivno/aktivno skeniranje



## Pasivno skeniranje:

- (1) AP šalje *beacon* frejmove
- (2) Host šalje *Association Request* frejm izabranom AP
- (3) AP šalje *Association Response* frejm odgovarajućem hostu





## Aktivno skeniranje:

- (1) Host šalje *Probe Request* frejm svim prisutnim AP
- (2) AP šalju *Probes response* frejm
- (3) Host šalje izabranom AP *Association Request* frejm
- (4) Izabrani AP šalje *Association Response* frejm hostu

# IEEE 802.11: višestruki pristup

- *avoid collisions* - izbjegavanje kolizije koja nastaje kada 2 i više čvorišta emituju
- 802.11: CSMA - osluškivanje prije slanja
  - Nema kolizije sa komunikacijom koja je u toku
- 802.11: *nema detekcije kolizije!*
  - Teško je detektovati koliziju prilikom emitovanja zbog
    - niskog nivoa prijemnog signala
    - sakrivenog terminala
  - Cilj je pokušati izbjegći koliziju (*avoid collisions*) CSMA/  
C(ollision)A(voidance)




# IEEE 802.11 MAC Protokol: CSMA/CA

## 802.11 pošiljalac

1. ako pošiljalac detektuje slobodan kanal tokom trajanja intervala **DIFS** (Distributed Interframe Space) tada se šalje cijeli frejm (nema detekcije kolizije)
2. ako se tokom DIFS detektuje zauzeti kanal tada se
  - Izračunava slučajno backoff vrijeme tajmera
  - Dok je kanal zauzet tajmer se zaustavlja
  - Nakon oslobođanja kanala timer odbrojava
  - Kada istekne tajmer, ako je kanal slobodan počinje slanje frejma
  - Ako nakon slanja nema potvrde ACK, povećava se slučajni backoff interval, i ponavlja se korak 2

## 802.11 prijemnik

- Ako je primljeni frejm ispravan
  - šalje ACK poslije isteka **SIFS** (Short Interframe Space)
  - ACK je potreban zbog problema skriveni terminal
- Ako primljeni frejm nije ispravan prijemnik odbacuje frejm




# Izbjegavanje kolizije (više)

**IDEJA!** dozvoliti korisniku da “rezerviše” kanal duže nego što mu je potrebno za slanje jednog frejma: izbjegći kolizije za velike frejmove


- Pošiljalac prvo šalje mali request-to-send (RTS) frejm pristupnoj tački koriscenjem CSMA
  - RTS frejmovi mogu zapasti u koliziju sa drugim frejmovima (što nije veliki problem jer su kratki)
- Pristupna tačka šalje svima clear-to-send CTS frejm kao odgovor na RTS frejmove
- CTS frejm primaju sva čvorista ali ga korsiti samo onaj pošiljalac kojemu je namijenjen
  - Pošiljalac počinje slanje frejma sa podacima
  - Druge stanice ne šalju

Korišćenjem malih rezervacionih frejmove  
izbjegava se kolizija velikih frejmove !


## Izbjegavanje kolizija: razmjena RTS-CTS




# 802.11 frejm: adresiranje



# 802.11 frejm: adresiranje



# 802.11 frejm



# 802.11: mobilnost unutar iste mreže

- Ukoliko H1 prelaskom iz zone pokrivanja jedne AP u zonu drugog AP ostaje u istoj IP mreži: IP adresa može ostati ista
- U suprotnom H1 mora dobiti novu IP adresu
- LAN switch metodom self-learning otkriva prelazak H1 na novi AP i ažurira svoju tabelu prosleđivanja na nivou linka




# 802.11: napredne mogućnosti

## *Adaptacija brzina*

- AP i host dinamički mijenjanju brzine prenosa (promjenom vrste modulacije na fizičkom nivou)
- Kako se host pomjera, SNR se mijenja

- QAM256 (8 Mb/s)
- - - QAM16 (4 Mb/s)
- BPSK (1 Mb/s)
- Tačka funkcionisanja



1. SNR opada, BER raste dok se host udaljava od AP
2. Kada BER postane previsok, odnosno SNR nedovoljan, stanice prelaze na novu modulacionu tehniku što znači nižu brzinu prenosa ali i na niži BER

# 802.11: napredne mogućnosti

## *Power Management*

- Host obavještava AP: "Idem da spavam do sledećeg beacon frejma"
  - AP zna da ne treba da šalje frejmove ovom hostu
  - Host se "budi" prije sledećeg *beacon frejma* (100ms sna) pri čemu buđenje traje 250µs
- *beacon frejm*: sadrži listu hostova za koje AP posjeduje frejmove
  - Host ostaje "budan" ako u *beacon frejmu* uoči svoju MAC adresu; u suprotnom ponovo ide na spavanje do narednog *beacon frejma*